25-мӗш ҫул тухать. Хакӗ 15 пус.

1942
ОКТЯБРЬ
29
КӖҪНЕРНИКУН
253(6188) №

Чӑваш Коммуни

[illegible] тӗнчери пролетарийсем, пӗрлешӗр!

ВКП(б) ОБКОМӖПЕ
ШУПАШКАР ХУЛА КОМИТЕЧӖН,
ЧАССР ВЕРХОВНӐЙ СОВЕЧӖН
ТАТА ШУПАШКАР ХУЛА СОВЕЧӖН
ХАҪАЧӖ

Октябрьти социализмлӑ Аслӑ революци XXV ҫул тултарнӑ тӗле ЦК ВКП(б) кӑларнӑ лозунгсем

1. Пирӗн ҫӗршывра империалистсен влаҫне сирпӗтсе антарнӑ тата пӗтӗм тӗнчери халӑхсем хушшинче мир тӑвасси ҫинчен пӗлтернӗ Октябрьти социализмлӑ Аслӑ революци XXV ҫул тултарни сывӑ пултӑр!

2. Европӑри халӑхсене юнлӑ чуралӑха кӗртсе ӳкернӗ нимӗҫсен фашистла захватчикӗсем — пӗтӗм тӗнчери ирӗклӗхе юратакан халӑхсен ылханлӑ тӑшманӗсем тӗп пулччӑр!

3. Совет Союзӗнчи ӗҫҫыннисем! Совет влаҫӗн 25 ҫулӗ хушшинче эсир социализмлӑ индустриллӗ тата колхозсемлӗ хӑватлӑ держава туса хутӑр. Хӑвӑр нумай ҫул хушши ӗҫлесе тунӑ ҫитӗнӳсене мӗнпур вӑя хурса хӳтӗлӗр!

4. Юлташсем — красноармеецсемпе краснофлотецсем тата командирсем, партизансемпе партизанкӑсем! Октябрьти социализмлӑ Аслӑ революцире ҫӗнтерсе илнисене, хамӑрӑн тӑван ҫӗршывӑн ирӗклӗхӗпе чыслӑхне тата никама пӑхӑнманлӑхне хӑвӑрӑн пурнӑҫа шеллемесӗр кӗрешсе хӳтӗлӗр! Гитлерла вӑрӑ-хурахсене пӗр хӗрхенмесӗр пӗтерсе пырӑр!

5. Рабочисемпе хресченсем, совет интеллигенцийӗ! Тӑшман пирӗн ҫӗрсене тытса илме, пире нимӗҫ баронӗсен чурисем туса хума хапсӑнать. Хамӑрӑн тӑван ҫӗршыва хӳтӗлесе хӑварар! Халӑхӑн мӗнпур вӑйне ылханлӑ тӑшмана ҫапса аркатнӑ ҫӗре хурар!

6. Гитлерла империализма хирӗҫ кӗрешекен Европӑри халӑхсене салам! Европӑри ҫӗршывсен патриочӗсем, хӑвӑра фашистла пусмӑртан ирӗке кӑларассишӗн кӗрешӗве ҫӗкленӗр! Гитлерла тирание сирпӗтсе антарӑр! Европӑна гитлерла ҫынҫиенсенчен ирӗке кӑларасси сывӑ пултӑр!

7. Пусмӑрти тӑван славянсем! Гитлерла империалистсене хирӗҫ — славянсен вилӗмле тӑшманӗсене хирӗҫ пӗтӗм халӑхӑн тӗрӗслӗхлӗ вӑрҫине ҫӗкленӗр! Славян халӑхӗсен кӗрешӳри пӗрлӗхӗ сывӑ пултӑр!

8. Совет Союзӗн, Великобританин, Америкӑри Пӗрлешӳллӗ Штатсен тата ирӗклӗхе юратакан ытти халӑхсен, Германипе Италин вӑрӑ-хурахла империализмне хирӗҫ ирӗклӗхшӗн тӗрӗслӗхлӗ вӑрҫӑ туса пыраканскерсен хӗҫпӑшаллӑ вӑйӗсен ҫапӑҫури союзӗ сывӑ пултӑр!

9. Гитлерла пуҫлӑхсен юнлӑ ушкӑнӗ тата вӗсемпе пӗр каварлисем тӗп пулччӑр! Совет Союзӗнчи тата Европӑн оккупациленӗ мӗнпур ҫӗршывӗсенчи халӑхсене хирӗҫ хӑрушла тискер те юнлӑ преступленисем организацилекенсене хаяррӑн ответ тыттарар!

10. Совет ҫӗршывӗшен ҫапӑҫӑва Совет Союзӗнчи мӗнпур халӑхсен ывӑлӗсем кӗреҫҫӗ! Сывӑ пултӑр Хӗрлӗ Ҫар — ССР Союзӗнчи халӑхсен тӑванлӑхӗпе туслӑхӗн ҫарӗ!

11. Сталинграда чаплӑн хӳтӗлекенсем! Пӗтӗм совет халӑхӗ сирӗнпе пӗрле. Юлашки юн тумламӗ юлмиччен ҫапӑҫӑр, тӑшманӑн йыткӗтӗвӗсене пӗр хӗрхенмесӗр аркатса пырӑр, вӗсене сире-сире пӑрахӑр, пӗтере-пӗтере тӑкӑр! Сывӑ пулччӑр Сталинграда геройла хӳтӗлекенсем!

12. Ленинграда геройла хӳтӗлекенсене хӗрӳллӗ салам! Сывӑ пулччӑр ленинградецсем, пирӗн тӑван ҫӗршывӑн мухтавлӑ патриочӗсемпе патриоткисем!

13. Кавказа паттӑррӑн хӳтӗлекенсем! Тӑван ҫӗрӗн кашни пусӑмне хӳтӗлӗр, ылханлӑ тӑшмана аркатӑр! Кавказӑн ирӗклӗхе юратакан халӑхӗсем сывӑ пулччӑр!

14. Хӗрлӗ Ҫарӑн воинӗсем! Ҫирӗп йӗркелӗх тата хурҫӑ пек ҫирӗп дисциплина — эпир тӑшмана ҫӗнтерессин шанчӑкӗ пулса тӑрать. Пирӗн ҫарти дисциплинӑпа йӗркелӗхе пур майсемпе те ҫирӗплетсе пырӑр!

15. Хӗрлӗ Ҫарӑн воинӗсем! Пирӗн хуласемпе ялсене ҫаратса ишӗлтерсе пӗтернӗшӗн, хӗрарӑмсемпе ачасене пусмӑрласа мӑшкӑлланӑшӑн, совет ҫыннисен вилӗмӗшӗн нимӗҫсен фашистла мерзавецӗсене пӗр хӗрхенмесӗр тавӑрӑр! Юншӑн — юн! Вилӗмшӗн — вилӗм!

16. Хӗрлӗ Ҫарӑн пехотинецӗсем! Тӑван ҫӗрӗн кашни пусӑмне ҫирӗппӗн тӑрса хӳтӗлӗр! Тӑшманӑн чӗрӗ вӑйӗпе техникине пӗтерсе пырӑр! Совет ҫӗрне нимӗҫсен фашистла захватчикӗсенчен тасатӑр! Сывӑ пулччӑр совет пехотинецӗсем!

17. Хӗрлӗ Ҫарӑн артиллерисчӗсемпе минометчикӗсем! Вут-ҫулӑмпа хӑватлӑн пыра-пыра ҫапса тӑшманӑн чӗрӗ вӑйӗпе техникине пӗтере-пӗтере тӑкӑр! Сывӑ пулччӑр совет артиллерисчӗсемпе минометчикӗсем!

18. Совет летчикӗсем—пирӗн тӑван ҫӗршывӑн соколӗсем! Тӑшмана сывлӑшра та, ҫӗр ҫинче те пӗр хӗрхенмесӗр, хӑюллӑн ҫапа-ҫапа аркатӑр! Сывӑ пулччӑр совет летчикӗсем!

19. Хӗрлӗ Ҫарӑн танкисчӗсем! Тӑшмана хӑюллӑн пӗтерсе пырӑр! Пирӗн пехотӑн оборонӑри вӑй-хӑватне ӳстерӗр, хамӑрӑн пехотӑна наступленире пулӑшса пырӑр! Сывӑ пулччӑр совет танкисчӗсем!

20. Хӗрлӗ Ҫарӑн кавалерисчӗсем! Донпа Кубаньӑн тата Терекӑн паттӑр казакӗсем! Тӑшманӑн войскисем ӑшне хӑюллӑн та харсӑррӑн ҫӗмӗре-ҫӗмӗре кӗрӗр! Нимӗҫсен фашистла ирсӗрӗсене пӗтере-пӗтере тӑкӑр! Сывӑ пулччӑр совет юланутҫисем!

21. Тинӗс-Ҫар Флочӗн краснофлотецӗсемпе командирӗсем! Тӑшмана вӑйлӑнрах пыра-пыра ҫапӑр! Тӑшманӑн карапӗсемпе транспорчӗсене ҫапа-ҫапа аркатӑр, гитлерла захватчиксене пӗр хӗрхенмесӗр пӗтерсе пырӑр! Сывӑ пулччӑр совет морякӗсем!

22. Совет Союзӗн Геройӗсене тата Социализмлӑ Ӗҫӗн Геройӗсене—пирӗн тӑван ҫӗршывӑн чи лайӑх ывӑлӗсене чыс та мухтав!

23. Хӗрлӗ Ҫарпа Тинӗс-Ҫар Флочӗн гвардеецӗсем! Гварди ялавӗсене чыслӑн тытса пырӑр! Тӑшмана хирӗҫ кӗрешнӗ ҫӗрте паттӑрлӑхпа хӑюлӑхӑн, дисциплинӑпа ҫирӗплӗхӗн тӗслӗхне кӑтартӑр! Сывӑ пултӑр совет гвардийӗ!

24. Хӗрлӗ Ҫарӑн воинӗсем! Хӑвӑрӑн хӗҫпӑшалӑра тӗплӗн вӗренӗр, хӑвӑрӑн ӗҫӗн мастерӗсем пулӑр, нимӗҫсен фашистла захватчикӗсене тӗппипех вӗлерсе пӗтеричченех тӳррӗн ҫапӑр!

25. Хӗрлӗ Ҫарӑн командирӗсем! Ҫар чаҫӗсемпе соединенисен ҫапӑҫури ӑсталӑхне ывӑнма пӗлмесӗр ӳстерсе пырӑр, дисциплинӑпа единоначалие ҫирӗплетӗр, тӗрлӗ йышши войскӑсем кӗрешӳре пӗр-пӗринпе ҫыхӑнса пырассине тӗплӗн вӗренӗр, войскӑсене ертсе пырас ӗҫӗн мастерӗсем пулӑр.

26. Пирӗн мухтавлӑ пограничниксем, совет ҫӗршывӗн чиккисене шанчӑклӑн хӳтӗлекенсем сывӑ пулччӑр!

27. Тӑвансем! Вӑхӑтлӑха нимӗҫсен фашистла мерзавецӗсен пусмӑрӗ айне лекнӗ вырӑссем, украинецсем, белоруссем, молдавансем, литовецсем, латышсем, эстонецсем, карелсем! Фашистла захватчиксене пӗр хӗрхенмесӗр пӗтерсе пырӑр, пӗтӗм халӑхӑн партизанла движенийӗн ҫулӑмне сарса пырӑр!

28. Совет партизанӗсемпе партизанкисем! Тӑшманӑн тылне аркатса пырӑр! Унӑн штабӗсене пӗтере-пӗтере тӑкӑр, чугунҫулсемпе кӗперсене ишӗлтерӗр! Складсемпе казармӑсене вут тивертсе сирпӗнтере-сирпӗнтере ярӑр, тӑшманӑн чӗрӗ вӑйне пӗтерсе пырӑр, нимӗҫ влаҫӗсен представителӗсене вӗлере-вӗлере пӗтерӗр! Тӑшмана кунран кун вӑйлӑнрах та вӑйлӑнрах пыра-пыра ҫапӑр!

29. Пирӗн ҫӗршыври халӑхсен иксӗлми туслӑхӗ сывӑ пултӑр!

30. Пирӗн ҫӗршыври рабочисемпе колхозниксен тата интеллигенцин тӑванла союзӗ сывӑ пултӑр!

31. Фронт валли хӗҫпӑшалсемпе боеприпассем туса хатӗрлекен предприятисенчи рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Винтовкӑсем, автоматсем, пулеметсем, минометсем, орудисем, снарядсем туса кӑларассине ӳстерсе пырӑр! Йӑлтах фронт валли, йӑлтах ҫӗнтерӳ валли!

32. Танксем туса кӑларакан заводсенчи рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Хӗрлӗ Ҫар валли боевой машинӑсем ытларах туса парӑр! Танксем мӗн чухлӗ нумайрах, тӑшмана ҫӗнтерес сехет ҫавӑн чухлӗ ҫывӑхрах!

33. Авиаци завочӗсенчи рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Боевой машинӑсем туса кӑларассине вӑйлатӑр, Хӗрлӗ Ҫар валли истребительсем, штурмовиксем, бомбардировщиксем ытларах туса парӑр!

34. Нефть промышленноҫӗнчи рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Нефть кӑларассине вӑйлатӑр! Фронтпа промышленноҫа ытларах горючи парӑр!

35. Ҫӗр кӑмрӑк промышленноҫӗнчи рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Транспортпа промышленность пӗр чарӑнмасӑр ӗҫлесси сирӗнтен килет. Кӑмрӑк кӑларассине вӑйлатӑр, фронтпа тыл мӗн чухлӗ топливо ыйтнине пӗтӗмӗшпех тивӗҫтерсе пырӑр!

36. Металлурги завочӗсенчи рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Танксем, самолетсем, орудисем, пулеметсем, снарядсем валли ытларах металл парӑр!

37. Моторсем туса кӑларакан промышленноҫри рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Кучухнехи вӑрҫӑ моторсен вӑрҫи пулса тӑрать. Самолетсем, танксем, автомобильсем, карапсем валли моторсем туса кӑларассине ӳстерӗр!

38. Ҫӑмӑл тата пир-авӑр промышленноҫӗнчи рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Хӗрлӗ Ҫар валли тумтирсем тата халӑх валли куллен кирлӗ таварсем туса кӑларассине кунран кун ӳстерсе пырӑр!

39. Апат-ҫимӗҫ промышленноҫӗнчи рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Фронт валли тата халӑх валли апат-ҫимӗҫ продукчӗсем туса кӑларассине татах та ытларах ӳстерсе пырӑр!

40. Вырӑнти промышленноҫри рабочисемпе работницӑсем, инженерсемпе техниксем! Вырӑнти ресурссемпе усӑ курас ӗҫре пуҫаруллӑрах пулӑр, халӑхпа Хӗрлӗ Ҫар валли таварсем туса кӑларассине ӳстерӗр!

41. Чугунҫул транспорчӗн работникӗсем! Поездсене хӑвӑртрах ҫӳретӗр! Чугунҫулсене пӗр чарӑнмасӑр, тикӗс ӗҫлеттерессишӗн кӗрешӗр!

42. Тинӗс тата шыв транспорчӗн работникӗсем! Фронтпа халӑх хуҫалӑхӗ валли грузсем турттарассине вӑйлатӑр!

43. Совет ҫӗршывӗнчи ӗҫҫыннисем! Пурне те перекетлесси—вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи закон! Государство средствисене перекетлӗн расходлӑр, топливӑна, чӗртавара, электроэнергие перекетлӗр!

44. Колхозниксемпе колхозницӑсем, совхозсенчи рабочисемпе работницӑсем! Фронтпа ҫӗршыва ытларах продовольстви, промышленность валли ытларах чӗртавар парӑр! Хӑвӑрӑн мӗнпур вӑйсене фронта пулӑшнӑ ҫӗре, тӑшмана ҫапса аркатнӑ ҫӗре парӑр! Йӑлтах фронт валли!

45. Совет интеллигенцийӗ! Совет учрежденийӗсенчи работниксем, инженерсем, учительсем, агрономсем, врачсем, наука, искусство тата литература работникӗсем! Мӗнпур вӑйпа пӗлӳлӗхе нимӗҫсен фашистла пусмӑрҫисене хирӗҫ кӗрешес ӗҫе парар!

46. Совет Союзӗнчи ӗҫҫыннисем! Производствӑри дисциплинӑна ҫирӗплетсе пырӑр! Хурҫӑ пек ҫирӗп дисциплина тата организованность—эпир тӑшмана ҫӗнтерессин шанчӑкӗ пулса тӑрать!

47. Совет хӗрарӑмӗсем! Арҫын профессийӗсене вӗренсе алла илӗр, фронта кайнӑ арҫынсем вырӑнне ӗҫе тӑрӑр! Сывлӑшран килсе тапӑннинчен тата химиллӗ тапӑнуран сыхланас ӗҫе, санитари ӗҫне, ҫыхӑну ӗҫне вӗренӗр! Мӗнпур вӑя нимӗҫ захватчикӗсене хирӗҫ кӗрешнӗ ҫӗре парар!

48. ССР Союзӗнчи граждӑнсемпе гражданкӑсене пурне те ҫар ӗҫне вӗрентни пирӗн оборонӑна тӗреклетет. Совет патриочӗсемпе патриоткисем! Ҫар ӗҫне вӗренӗр! Тӑван ҫӗршыва ӑста хӳтӗлекенсем пулӑр!

49. „Совет ҫыннисен чи кирлӗ пахалӑхӗ вӑл—паттӑрлӑх, хастарлӑх, кӗрешӳре хӑрама пӗлменни, пирӗн тӑван ҫӗршывӑн тӑшманӗсене хирӗҫ халӑхпа пӗрле ҫапӑҫма хатӗр тӑни пулмалла“. (Сталин).

50. Коммунистсемпе комсомолецсем! Нимӗҫсен фашистла захватчикӗсене хирӗҫ кӗрешекенсен пӗрремӗш ретӗнче пулӑр!

51. Сывӑ пултӑр пирӗн мухтавлӑ ҫӗршыв, унӑн ирӗклӗхӗ, унӑн никама пӑхӑнманлӑхӗ!

52. Нимӗҫсен фашистла захватчикӗсене ҫӗнтерессишӗн пыракан кӗрешӗвӗн организаторӗ—Пӗтӗм Союзри Коммунистсен (большевиксен) Партийӗ, Ленин—Сталин партийӗ сывӑ пултӑр!

Пӗтӗм Союзри Коммунистсен (большевиксен) Партийӗн
Центральный Комитечӗ.

Первомайски МТС-ӑн дирекцийӗпе политотдел тӑратнӑ тӑрӑх, пысӑк ӗҫ тухӑҫлӑхӗ кӑтартнӑшӑн тата трактор паркӗпе лайӑх усӑ курнӑшӑн ключуҫалӑхӗнче малта пыракансен республикӑри Хисеп хӑми ҫине ҫаксене кӗртнӗ:

185. **6-мӗш номерлӗ трактор бригади** (бригадирӗ **Ф. В. Козлов** юлташ). Вӑл трактор ӗҫӗсен ҫулталӑкри планне октябрӗн 1-мӗшӗ тӗлне 120 процент тултарнӑ, 120 килограмм шӗвӗ топливо тата 2.478 килограмм газогенератор топливине перекетлесе хӑварнӑ.

186. **2-мӗш номерлӗ трактор бригади** (бригадирӗ **С. И. Корнилов** юлташ). Вӑл трактор ӗҫӗсен ҫулталӑкри планне октябрӗн 1-мӗшӗ тӗлне 102 процент тултарнӑ, 2.510 килограмм газогенератор топливине перекетлесе хӑварнӑ.

187. **Комбайнер Владимир Васильевич Горшков.** Вӑл «Коммунар» комбайнпа планра кӑтартнӑ 110 гектар вырӑнне 226 гектар вырса пуҫтарнӑ.

188. **Комбайнер Петр Федорович Чекушкин.** Вӑл «Коммунар» комбайнпа планра кӑтартнӑ 110 гектар вырӑнне 214 гектар тырӑ вырса пуҫтарнӑ.

189. **Трактористка Мария Петровна Михайлова.** Вӑл трактор ӗҫӗсен ҫулталӑкри планне 170 процент тултарнӑ.

190. Трактористка **Наталия Максимовна Мефодьева.** Вӑл «СТЗ-НАТИ» маркӑллӑ тракторпа ӗҫлесе, ҫулталӑкри плана 124 процент тултарнӑ, 124 килограмм горючи перекетлесе хӑварнӑ.

191. Трактористка **Ефросиния Степановна Кузнецова.** Вӑл тракторпа ӗҫлемелли ҫулталӑкри плана 150 процент тултарнӑ, 57 килограмм горючи перекетлесе хӑварнӑ.

ЧӐВАШ АССР ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМӖН

УКАЗӖ

Канашри вагонсем юсакан заводри уйрӑмӑнах палӑрнӑ рабочисемпе инженерла-техникла работниксене Чӑваш АССР Верховный Совет Президиумӗн Хисеплӗ грамотине парса наградӑласси ҫинчен

Производство планне ӑнӑҫлӑн тултарса пынӑшӑн Канашри вагонсем юсакан заводри уйрӑмӑнах палӑрнӑ ҫак рабочисемпе инженерла-техникла работниксене Чӑваш АССР Верховный Совет Президиумӗн Хисеплӗ Грамотине парса наградӑлас:

1. Михаил Петрович **Андронова** — старши мастера.
2. Александр Александрович **Белоусова** — ОТК начальникне.
3. Анна Ивановна **Быковӑна** — столяра.
4. Андрей Дмитриевич **Высоцкина** — столяра.
5. Наталья Федотовна **Герасимована** — уборщицӑна.
6. Сергей Григорьевич **Григорьева** — токаре.
7. Федор Дмитриевич **Дмитриева** — столяра.
8. Александр Иванович **Дехтярева** — электрослесаре.
9. Степан Яковлевич **Довженкӑна** — вагонсем юсакан цехӑн начальник заместительне.
10. Георгий Данилович **Данилова** — слесаре.
11. Прохор Фотеевич **Егорушкина** — смена начальникне.
12. Фекла Ильинична **Ильинана** — зольщицӑна.
13. Илья Степанович **Журбӑна** — слесарь-котельщика.
14. Федора Кузьминична **Кузьминана** — пулӑшакан рабочисен бригадирне.
15. Михаил Алексеевич **Наурова** — столяра.
16. Алексей Васильевич **Кованева** — столяра.
17. Петр Харитонович **Кивиренкӑна** — слесаре.
18. Ефрем Карпович **Кучерука** — мастера.
19. Анатолий Васильевич **Кропоткина** — завод начальникӗн заместительне.
20. Федор Самсонович **Ландышева** — токаре.
21. Федора Леонтьевна **Марковӑна** — мастера.
22. Николай Федорович **Морякова** — термиста.
23. Елена Никифоровна **Никифоровӑна** — йывӑҫпа ӗҫлекен токаре.
24. Герман Никитич **Петухова** — главный энергетика.
25. Павел Антонович **Подвиженкӑна** — формовщика.
26. Николай Сергеевич **Сергеева** — слесаре.
27. Самуил Данилович **Соколовскина** — цех начальникне.
28. Георгий Никитич **Соронина** — Партбюро секретарьне.
29. Иван Кузьмич **Токарева** — цех начальникне.
30. Евдокия Васильевна **Уськинӑна** — токаре.
31. Никифор Андреевич **Хижняка** — слесаре.
32. Ефим Ефимович **Черныя** — токаре.
33. Федор Павлович **Шашкова** — электросварщика.

Чӑваш АССР Верховный Совет Президиумӗн Председателӗ
З. АНДРЕЕВА.

Чӑваш АССР Верховный Совет Президиум Секретарӗн Ӗҫӗсене тӑваканӗ А. ИЗМАЙЛОВ.

Шупашкар хули, 1942 ҫулти октябрӗн 27-мӗшӗ.

Октябрь уявӗ умӗнхи социализмлӑ ӑмӑрту

Аслӑ уява—производствӑллӑ парне

КАНАШ. Совет ҫӗршывӗнчи ӗҫҫыннисен юратнӑ уявне — Октябрьти социализмлӑ Аслӑ революци 25 ҫул тултарнине вагонсем юсакан заводри цехсем ҫӗнӗ ҫитӗнӳсем тунипе кӗтсе илеҫҫӗ. Йывӑҫсем каскалакан цех (начальникӗ Кисляков юлташ) ҫак уйӑхри производство планне 24 кун хушшинче тултарнӑ. Юлашки кунсенче цех коллективӗ продукцие планран ирттерсе туса кӑларать.

Соколовский, Токарев юлташсем ертсе пыракан цехсем те уйӑхри ӗҫсен планне ӑнӑҫлӑн вӗҫленӗ. Вагонсем тӑвакан тата вагонсем юсакан цех коллективӗсем юлашки вунӑкунлӑхра ӗҫ хӑвӑртлӑхӗсене ӳстернӗ, талӑкри графика пурнӑҫласа ӗҫлеме пуҫланӑ.

Октябрӗн 27-мӗшӗнче заводри рабочисемпе инженерла-техникла работниксен пухӑвӗ пулса иртнӗ. Унта малта пыракан стахановецсемпе производство командирӗсене Ҫулйӗр Халӑх Комиссарӗн наградисене панӑ. «Хисеплӗ железнодорожнике» значокпа пурӗ 13 ҫынна наградӑланӑ. Наркомӑн пысӑк чысне тивӗҫлӗ пулни заводри рабочисемпе стахановецсене, инженерсемпе техниксене татах та лайӑхрах ӗҫлеме хавхалантарать.

Хамӑр вӑйпа хатӗрлентӗмер

ВӐРНАР. (**Телефонпа**). Вӑрҫӑ вӑхӑтӗнчи йывӑрлӑхсене шута илсе, станци коллективӗ кӑҫалхи хӗле хӑйӗн вӑйӗпе хатӗрленес задачӑна лартрӗ. Пӗтӗм Союзри социализмлӑ ӑмӑртура тӑрӑшса ӗҫлесе, эпир ҫак задачӑна тивӗҫлипе пурнӑҫларӑмӑр. Стрелочниксен будкисене, шыв башнине, вокзал пӳлӗмӗсене вырӑнти материалсемпе усӑ курса тата пушӑ вӑхӑтра юсарӑмӑр. Ҫак ӗҫсенче уйрӑмах Попов, Таманин тата Осипов стрелочниксем пултарулӑх кӑтартрӗҫ. Ҫавӑншӑн вӗсене чугунҫул управленийӗн Хисеплӗ грамотипе наградӑланӑ.

Станци работникӗсем чугунҫула юсама пулӑшрӗҫ. Тӑватӑ хут воскресника тухса, начар участоксене тӳрлетсе пачӗҫ. Хӗл каҫма кирлӗ вутта та ҫителӗклӗх хатӗрлерӗмӗр. Ҫавӑнпа станци пӗр уйӑх каялла хӗле кӗме хатӗрри ҫинчен социализмлӑ паспорт илчӗ.

И. ВОРОБЬЕВ,
Станцири партоорганизацин секретарӗ.

Совет Информаци Бюровĕнчен

Октябрĕн 27-мĕшĕнчи каçхи пĕлтерÿ

Октябрĕн 27-мĕшĕнче пирĕн войскăсем противникпа Сталинград районĕнче тата Туапсерен çурçĕр-хĕвелтухăçнерехре çапăçнă.

Ытти фронтсенче нимĕнле паллă улшăну та пулман.

* * *

Октябрĕн 26-мĕшĕнче фронтăн тĕрлĕ участокĕсенче пирĕн авиаци нимĕçсен 20 танкне, войскăсемпе грузсем турттарса пыракан 120 автомашинине сиенленĕ е пĕтерсе тăкнă, чугунçул çинчи пĕр эшелона çĕмĕрнĕ, артиллерин 8 батарейине пусарнă, противникăн пехотине пĕр батальона çити сапаласа янă, пĕр пайне пĕтерсе тăкнă.

* * *

Сталинград районĕнче пирĕн войскăсем заводсемпе поселок районĕнче наступлени çĕнетсе янă противникпа çапăçнă. Хулана хÿтĕлекенсен хирĕç тăрас хăватне çĕмĕрес шутпа противник атака хыççăн атака тунă. Пирĕн чаçсем гитлеровецсен атакисене сире-сире янă. Заводсен районĕнче нимĕçсен 900 салтакĕпе офицерне вĕлерсе пĕтернĕ. Тăшманăн 7 танкне, 5 станковăй пулеметне, 6 минометне пĕтерсе тăкнă, минометсен 3 батарейине тата артиллерин икĕ батарейине пусарса лартнă.

* * *

Сталинградран çурçĕр-хĕвеланăçнерехри хăшпĕр участоксенче противникпа малалла çапăçнă. Пирĕн артиллери активлăн персе тăнă. Старши лейтенант Соловьев ертсе пыракан орудин расчечĕ нимĕçсен 3 танкне персе çĕмĕрнĕ, противникăн пехотине пĕр ротăна çити салатса янă, пĕр пайне пĕтерсе тăкнă. Безухов юлташ командир пулса ертсе пыракан батарейăн боецĕсем тăшманăн 4 танкне çĕмĕрнĕ, противникăн 23 блиндажне ишĕлтерсе антарнă, минометсен батарейин вутне пусарнă. Тепĕр участокра гитлеровецсем, пирĕн чаçсем йышăннă халăх пурăнакан пункта туртса илес тесе, пĕр кун хушшинче 20 хутчен атакăланă. Пур атакăсене те тăшмана пысăк çухатусем кÿрсе сире-сире янă.

* * *

Туапсерен çурçĕр-хĕвелтухăçнерехре противник пирĕн войскăсем халăх пурăнакан пĕр пунктра çавăрса илнĕ нимĕç гарнизонĕ патне çĕмĕрсе кĕрессишĕн хăтланнă. Гайдуков командир пулса ертсе пыракан чаçăн боецĕсем тăшманăн атакисене сире-сире янă тата йышăннă рубежсене çирĕппĕн тытса тăнă. Тепĕр участокра пирĕн Н-ски соединени контратака туса хăйĕн позицине аванлатнă. Çак операцие тунă чухне гитлеровецсен 3 ротине пĕтернĕ, нимĕçсен 9 пулеметне, 50 автомашинине, 100 ытла винтовкине тата боеприпассем нумай туртса илнĕ

* * *

Çурçĕр-хĕвеланăçĕнчи фронтăн пĕр участокĕнче пирĕн чаçсем противник икĕ батальона яхăн вăйпа тата 10 танкпа атакăланине сирсе янă. Тепĕр темиçе сехетрен гитлеровецсем 15 танка тата авиаци пулăшса пыракан пехотăн пĕр полкне атакăна кĕртсе янă. Противникăн атакисене сирсе пăрахнă. Нимĕçсен 11 танкне пĕтерсе тăкнă, противникăн 5 самолетне персе антарнă.

* * *

Смоленск партизанĕсем нимĕç захватчикĕсене пысăк сиен кÿреççĕ. Облаçăн пĕр районĕнче çапăçакан партизансен отрячĕ октябрĕн çур уйăхĕнче 400 гитлеровеца вĕлерсе пĕтернĕ. Çак отрядăн партизанĕсем икĕ паровоз, сынсем тиенĕ 25 вагона, танксем тата орудисем тиенĕ 7 платформăна пĕтерсе тăкнă. Шоссе магистралĕ районĕнче çапăçакан партизансен ушкăнĕ 125 гитлеровеца вĕлерсе пĕтернĕ, 6 грузовой автомашинăна тата виçĕ нимĕç офицерĕ ларса пыракан çăмăл автомашинăна пĕтерсе тăкнă. Партизансен тепĕр ушкăнĕ противник войскисене турттарса пыракан чугунçул эшелонне ÿпĕнтерсе янă.

* * *

Нимĕçсен фашистла мерзавецĕсем Орел облаçĕнчи Горки ялĕнчи пур çитĕннĕ çынсемпе подростоксене те Германие каторгăллă ĕçе хуса кайнă. Ялта çамрăк ачасем кăна юлнă. Гитлерла ирсĕрсем тата хăрушлăрах преступлени тунă. Вĕсем ачасене тытнă та тарасасене ярса путарса вĕлернĕ. Темиçе кун иртсен партизансен разведчикĕсен ушкăнĕ тарасаран 27 ача виллине кăларнă.

* * *

Хорватире (Югославия) çапăçакан партизансен отрячĕсем пĕр уездăн территорине гитлеровецсенчен пĕтĕмпех тасатнă. Партизансем Италин 250 ытла салтакне вĕлернĕ е амантнă, 7 пулемет, 70 винтовка тата темиçе миномет тытса илнĕ.

Октябрĕн 28-мĕшĕнчи ирхи пĕлтерÿ

Октябрĕн 28-мĕшĕ ыран тенĕ чух çĕрле пирĕн войскăсем противникпа Сталинград районĕнче тата Туапсерен çурçĕр-хĕвелтухăçнерехре çапăçнă. Ытти фронтсенче нимĕнле улшăнусем те пулман.

* * *

Сталинград районĕнче противникăн пехотипе танкĕсен пысăк вăйĕсене хирĕç малалла çапăçнă. Нимĕçсен вăйĕсем йышлăрах пулсан та, Сталинграда хÿтĕлекенсем гитлеровецсен атакисене сирсе пăрахнă. Тăшман, пысăк çухатусем тÿссе, икĕ урамăн районĕнче кăна малалла куçма пултарнă. Туллимар даннăйсем тăрăх, нимĕçсен пехотине пĕр батальона çити вĕлерсе пĕтернĕ, 5 танка çĕмĕрнĕ тата сунтарса янă, 23 дзотпа блиндажа ишĕлтернĕ, тĕрлĕрен çар грузĕсем турттарса пыракан 40 автомашинăна сунтарса янă.

* * *

Сталинградран çурçĕр-хĕвеланăçнерехре противник халăх пурăнакан пĕр пункта, çак кунсенче пирĕн Н-ски часть йышăнса илнĕскере, каялла тавăрас тесе, ăнăçсăр атакăсем тăвать. Пирĕн боецсем, пăшалсемпе пулеметсенчен персе, противникăн атакисене сирсе пăрахнă, румынсен салтакĕсемпе офицерĕсене 850 çынна çити пĕтерсе тăкнă.

Пирĕн зенитнăй артиллери пенипе нимĕçсен 6 самолетне ÿкернĕ.

* * *

Туапсерен çурçĕр-хĕвелтухăçнерехре пирĕн чаçсем тăшмана хирĕç активлăн кĕрешнĕ. Пĕр типĕ вар районĕнче, разведка туса, противникăн пехоти пĕр полка çити пухăнса тăнине палăртнă. Н-ски часть, гитлеровецсене кĕтмен çĕртен пырса çапса, нимĕçсен пехотине икĕ ротăна çити пĕтерсе тăкнă.

* * *

Новороссийскран хĕвелтухăçнерехре Серавин юлташ командир пулса ертсе пыракан краснофлотецсем халăх пурăнакан пĕр пункта, тăшман йышăннăскере, кĕтмен çĕртен çĕмĕрсе кĕнĕ. Пирĕн боецсем 50 гитлеровеца çити вĕлерсе пĕтернĕ, нимĕçсен 2 пулеметне пĕтерсе тăкнă тата питех те кирлĕ документсем тытса илнĕ.

Юлашки вăхăтра снайпер Инзин юлташ нимĕçсен салтакĕсемпе офицерĕсене 150 çынна çити, Миловацкий юлташ 62 нимĕçе, Назаренко юлташ 60 гитлеровеца вĕлерсе пĕтернĕ.

* * *

Калинин облаçĕнче кĕрешекен партизансен отрячĕсем нимĕç захватчикĕсене темиçе ăнăçлă операци туса иртнĕ. Пĕр отрядри партизансем виçĕ эрне хушшинче тăшманăн 470 салтакĕпе офицерне вĕлерсе пĕтернĕ, 102 винтовка, 6 автомат, 3 ручной пулемет, 6 пистолет, 380 патрон тытса илнĕ. Нимĕçсен 6 салтакне тыткăна илнĕ. Партизансен тепĕр отрячĕ сентябрь уйăхĕнче 200 гитлеровеца çити вĕлерсе пĕтернĕ, 19 автомашинăна пĕтерсе тăкнă тата противникăн çар эшелонне ÿпĕнтерсе янă. Çав отрядри пĕр партизан, винтовкăран персе, нимĕçсен транспорт самолетне ÿкернĕ.

* * *

Нимĕç салтакĕ Франц Раннет нумаях пулмасть Карл Одик ефрейтор патне çапла çырнă: «...çул çинче пирĕн поезд минăсем çине пырса тăрăнчĕ. Çĕрле, эпир çывăрнă чухне, сасартăк взрыв кĕрлесе кайрĕ. Эпĕ çулăм вăйлăн хыпса илнине куртăм, унтан тăна çухатрăм. Тăна кĕрсен, пирĕн поезд çине çаплах пулеметсенчен персе тăнине куртăм. Малти 6 вагон пĕтĕмĕшпех çĕмĕрĕлсе кайнă, ыттисем рельсăсенчен тухса кайса çул айккинче выртнă. Кунти вăрмансенче партизансем питĕ нумай. Вĕсем автоколоннăсене тапăнаççĕ, поездсене ÿпĕнтере-ÿпĕнтере яраççĕ».

* * *

Моздок районĕнче кĕрешекен Н-ски чаçăн боецĕсемпе командирĕсен группи нимĕçсен фашистла мерзавецĕсем тунă тискер ĕçсем çинчен акт çырнă. Актра çапла каланă: «Нимĕçсенчен тасатнă территори çинче эпир Хĕрлĕ Çар лейтенанчĕн ÿтне, гитлерла вăрă-хурахсем асаплантарса вĕлернĕскере, тупрăмăр. Нимĕçсен тыткăнĕнчен эпир ирĕке кăларнă совет боецĕ Калинин çав лейтенант вилнине хăй куçĕпе курнă. Тыткăна лекнĕ командиртан нимĕçсем пирĕн войскăсем ăçта вырнаçса тăнине тата вĕсем мĕн чухлĕ пулнине каласа пама ыйтнă. Лейтенант ыйтусем çине ответлеме килĕшмен. Вара палачсем унăн кăкрине çĕçĕсемпе касса пĕтернĕ, аркатĕрне касса илнĕ, алă пÿрнисене касма тытăннă. Совет командирĕн çирĕплĕхĕпе паттăрлăхĕ нимĕçсене уртарса янă. Нимĕçсем ăна персе пăрахнă та ÿтне кăвать çине хунă». Акт çине çаксем алă пуснă: старши лейтенант Постомок, лейтенант М. Шинкарук, красноармеец М. Рябко тата ыттисем те.

* * *

Парижри вокзалсенчен пĕринче железнодорожниксем француз рабочийĕсене Германие ăсатма лартнă поезда тытса чарнă. Машинистсем паровоз пама килĕшмесĕр тĕрлĕ çĕрелле сапаланса кайнă. Вара гитлеровецсем паровоз çине нимĕçсен чугунçул батальонĕнчен 2 салтака илсе лартнă. Пухăннă халăх нимĕçсене паровоз çинчен туртса антарнă та хĕнесе тăкнă. Гестаповецсем железнодорожниксене арестленĕ.

Республикăри колхозсенче кĕрхи çĕртме тăвас тата авăн çапас ĕçсем октябрĕн 25-мĕшĕ тĕлне мĕнле пулса пыкине кăтартакан

СВОДКА

(процентпа)

Районсем	Кĕрхи çĕртме тунă	Авăн çапнă (комбайнпа вырнине шута илсе)
Канаш	80,9	73,8
Шăхасан	66,9	80,1
Сĕнтĕрвăрри	65,0	62,2
Етĕрне	64,7	65,9
Калинино	63,7	66,2
Вăрнар	61,6	71,0
Сĕнтĕр	61,2	70,1
Çĕмĕрле	60,0	70,9
Первомайски	57,7	74,2
Шăмăршă	57,7	78,8
Елчĕк	56,6	53,5
Улатăр	55,2	63,5
Хĕрлĕ Чутай	55,1	59,7
Шупашкар	53,5	77,6
Комсомольски	51,5	70,4
Вăрмар	50,1	64,5
Элĕк	49,3	73,2
Чкаловски	49,2	60,4
Октябрьски	48,6	56,7
Çĕрпÿ	48,1	65,8
Тăвай	47,4	65,6
Йĕпреç	45,6	69,6
Советски	45,1	49,2
Куславкка	44,9	58,6
Ишлей	41,1	78,8
Красноармейски	35,9	71,4
Пăрачкав	34,6	81,4
Кувакино	28,0	77,6
Шупашкар хули	95,2	75,1
ЧАССР тăрăх	52,1	68,0
Октябрĕн 20-мĕшĕ тĕлне пулнă	46,3	66,4

Пур ĕçе те вăхăтра тума тăрăшатпăр

Пирĕн колхоз членĕсем Турханти «Комбинат» колхозпа ăмăртаççĕ. Çак ăмăртăва сарса пырса, эпир мĕнпур ĕçе вăхăтра тата пысăк пахалăхпа тума тăрăшатпăр.

Кăçал колхоз ялхуçалăх çулне начар мар результатсемпе вĕçлет. Ку таринччен эпир чылай тырпулсене çапса пĕтертĕмĕр. Халĕ юлашки юлнă ырашпа сĕлле çапатпăр.

Кĕрхи çĕртме тăвас ĕçе те эпир вăхăтра тытăнтăмăр. Паянхи куна 250 гектар ытла сухаланă. Ку тĕлĕшпе юлашки вăхăтра уйрăмах ĕç лайăхланчĕ, çĕртме акине хăвăртрах вĕçлес тесе, куллен 56 лаша ĕçлет. Çитес кунсенчех ĕнтĕ ака ĕçне вĕçлетпĕр.

Колхоз государство умĕнчи обязательствăсене вăхăтра пурнăçласа пырать. Тырпул парас енĕпе акă вăл пур обязательствăсене те тултарнă. Кунсăр пуçне тата Хĕрлĕ Çар фондне 164,43 центнер патăмăр. Аш-какай, пахча-çимĕç, çĕрулми, йĕтĕн-кантăр памалли плана та колхоз ытлашшипех тултарчĕ.

Октябрьти социализмлă аслă революци 25 çул тултаракан кун çывхарса килет. Çак чаплă куна колхозниксем мĕнпур ялхуçалăх çулне ăнăçлăн вĕçленипе кĕтсе илессишĕн кĕрешеççĕ. Вĕсем пур ĕçе те активлăн хутшăнма тăрăшаççĕ. Евдокия Шогина, Анисия Петрова, Ольга Кушман, Евдокия Киселева колхозницăсене çулран пăхсан вăтă темелле, вĕсем 50-ран та иртнĕ. Анчах колхоз производствине вĕсем активлăн хутшăнаççĕ, кăçал вĕсем кашниех 170—200 ĕçкунĕ тунă. Ольга Кушманăн акă 2 ывăлĕ фронтра тăшмана хирĕç çапăçать, хăй вăл кăçал 217 ĕçкунĕ турĕ.

Колхозниксен шухăш-кăмăлĕ пĕтĕм ĕçе фронтри пек туса пырасси. «Йăлтах фронт валли, йăлтах çĕнтерÿ тума!» теççĕ вĕсем.

Ф. ЯКОВЛЕВ,

Çĕмĕрле районĕнчи Ленин ячĕпе тăракан колхоз председателĕ.

Кашни гектартан 26-шар центнер пăрçа

Районри ялхуçалăх выставкинчен

ОКТЯБРЬСКОЕ. Октябрĕн 25-мĕшĕнче районра ялхуçалăх выставки уçăлчĕ. Выставкăна 36 колхоз тырпулсене тата пахча-çимĕçсен тухăçне вăйлăн ÿстернипе, 26 колхоз выльăх-чĕрлĕх ĕрчетес тĕлĕшпе тунă çитĕнÿсемпе хутшăнчĕç.

Кутемерти «Коммунизм» колхозăн пахча-çимĕç бригади кăçал (бригадирĕ М. Архангельская юлташ) 26 гектар çинче вăтам шутпа кашни гектартан 125 центнер çĕрулми туса илнĕ. Çичĕпÿртри туллимар вăтам шкулта вĕренекен хĕрача Нина Смирнова кăçал колхозра стахановла ĕçленĕ. Ĕç норми тăрăх 60-шар тĕм кĕлте çыхмалла пулнă пулсан, вăл кулленех 120-шер тĕм çыхса пынă, ĕç нормине тăтăшах 200 процент тултарса ĕçленĕ.

Выставкăна килнĕ колхозниксене пуринчен ытла «Красная Чувашия» колхозăн паха ĕçĕсем интереслентереççĕ. «Красная Чувашия» колхоз кăçал «капитал» сортлă пăрçана 18 гектар акнă. Планпа кăтартнă тăрăх ăна колхоз гектартан 9,7-шер центнер пухса илме ĕмĕтленнĕ. Агротехникăн правилисене тĕплĕн пурнăçа кĕртсе пынипе тата колхозниксем ĕçе пысăк тимлĕхпе тунипе колхоз вăтам шутпа кашни гектартан 26-шар центнер пăрçа пухса илнĕ.

СЕМЕНОВ,

Райçĕрĕç пайĕн главнăй агрономĕ.

Учет ĕçне япăхлатнă

КАЛИНИНО. Уйкас Явăшри Калинин ячĕпе тăракан колхозра колхозниксем ĕçлесе тунă ĕçкунĕсене япăх шута илсе пыраççĕ. Колхозниксем ыраш вырнă, кĕлте турттарнă вăхăтра ĕçленине паянхи кун та ĕç кĕнекисем çине çырса паман. Бригадир Е. Денисов юлташ колхозниксен ĕçне тĕрĕслесе тăмасть, ĕç вырăнĕнче пулса кам мĕнле ĕçленине сăнамасть.

Колхоз счетовочĕ Т. Михайлова юлташ учет ĕçне çирĕп туса пырас вырăнне час-часах ĕçре çук. Учет ĕçне вăхăтра лайăх туса пыман пирки иртнĕ çулта колхоз çулталăкри ĕçсен отчетне тăвас тĕлĕшпе питĕ те кая юлнă, кăçал та ăна вăхăтра тăвасси курăнмасть.

И. ФЕДИНГИН.

Ĕçсыннисем валли куллен кирлĕ таварсем туса кăларас ĕçе лайăхрах ертсе пымалла

ВКП(б) Чăваш Обкомĕн бюровĕ йышăннă тăрăх, октябрĕн 27-мĕшĕнче Шупашкарта ВКП(б) райком секретарĕсен, райсовет исполком председателĕсен, райпромкомбинат управляющийĕсен тата промышленность халăх комиссариачĕсемпе промысла союзĕсен работникĕсен канашлăвĕ пулса иртрĕ. Канашлу пĕр ыйту—«1942 çулта вырăнти чĕртавартан куллен кирлĕ таварсем тата продовольстви туса кăларасси» пирки СССР Совнаркомĕ çак çулти августăн 25-мĕшĕнче йышăннă постановление пирĕн республикăра мĕнле пурнăçа кĕртсе пыни çинчен сÿтсе-яврĕ. Çак ыйтупа Чăваш АССР Совнарком председателĕн заместителĕ Никитин юлташ доклад туса пачĕ.

Вырăнти чĕртавартан ĕçсыннисем валли куллен кирлĕ таварсем тата апат-çимĕçсем туса кăларасси хальхи вăхăтра мĕн пек пысăк вырăн йышăнса тăнине палăртса, докладчик пирĕн республикăра çак ĕç мĕнле пыни çинче тĕплĕн чарăнса тăчĕ.

Докладчик вăрман, апат-çимĕç тата вырăнти промышленность халăх комиссариачĕсем, промысла союзĕсем ку тĕлĕшпе мĕнле ĕçленине тишкĕрет. 1942 çулта ĕçсыннисем валли куллен кирлĕ таварсене туса кăлармалли плана пирĕн республикăри промышленность предприятийĕсем иртнĕ 9 уйăх хушшинче тултараймарĕç.

Халăх комиссариачĕсен предприятийĕсем халăхăн кулленхи пурнăçĕнче кирлĕ япаласене туса кăларассине вăйлатас вырăнне, сÿрĕклетсе пыраççĕ. Районсенчи промкомбинатсем туса кăларакан продукци ассортименчĕ кунран-кун сахалланса пырать. Шăмăршăри промкомбинат, сăмахран, пĕтĕмпе те 3—4 тĕрлĕ тавар çеç туса кăларать.

Ĕçсыннисен кулленхи нушисене тивĕçтерес тĕлĕшпе республикăри тĕрлĕрен промысла союзĕсем те начар ĕçлеççĕ. Куллен кирлĕ таварсене туса кăлармалли плана 9 уйăх хушшинче тарпромсоюз 18 процент, древпромсоюз 42 процент, промсоюз 43,7 процент тата швейпромсоюз 46,4 процент çеç тултарнă. Вĕсен руководителĕсем Гордеев, Андреев, Воротилов тата Писарева юлташсем çак кирлĕ ĕçе тивĕçлипе ертсе пымаççĕ, ĕç хăй тĕллĕн пулса пырасса шанса лараççĕ. Çавăнпа республикăри чылай артельсенче куллен кирлĕ япаласемпе продуктсене вырăнти чĕртаварсенчен туса кăларас ĕç сÿнсе ларасси патне çитнĕ, ку тĕлĕшпе мĕнпурĕ те 2—3 артель çеç ятламалла мар ĕçлет.

Пренире 13 çын тухса каларĕ. Вĕсенчен чылайĕшĕсем промкомбинатсемпе артельсен ĕçĕнчи пысăк çитменлĕхсем çинче чарăнса тăрса, вĕсене пĕтермелли майсене кăтартса хăварчĕç. Канаш райсовет исполком председателĕн заместителĕ Петухов, Кувакински райком секретарĕ Смыков, Куславкка райсовечĕн вырăнти промышленность отделĕн заведующийĕ Бормашенко юлташсем пирĕн промысла артелĕсенче учетпа отчет ĕçĕ, дисциплинăпа йĕркелĕх япăхни çинчен, социализмлă ăмăртăва начар организацилени çинчен тата массăллă ăнлантару ĕçне çителĕксĕр туса пыни çинчен каларĕç. ВКП(б) Çĕмĕрле райком секретарĕ Котлеев юлташ: ĕçсыннисене кирлĕ таварсене туса кăларас ĕçе вăйлатас пулсан, промкомбинатсемпе артельсенче çĕнĕ кадрсем ытларах хатĕрлеме, харпăрхăй транспортне тытма тата производствăна тĕрĕсрех планлама кирлĕ, тесе кăтартса хăварчĕ.

Вăрнарти промкомбинат директорĕ Кузнецов юлташ канашлура пулнисене хăйĕн коллективĕн хăшпĕр опычĕсемпе паллаштарать.

— Пирĕн коллектив ширпотреб таварĕсене туса кăлармалли плана уйăхран уйăха тултарса ĕçлет,—тет вăл.—Октябрь уйăхĕнчи плана 20 кун хушшинче тултартăмăр. Çакă вăл рабочисемпе работницăсем тăрăшса ĕçленинчен килет. Апла пулсан, пирĕн вĕсене тухăçлă ĕçлеме кирлĕ условисене туса парассишĕн кĕрешес пулать, вĕсен пурнăçпа йăлари нушисемшĕн ытларах тăрăшас пулать.

Промкомбинатсемпе артельсенчи рабочисен пурнăçпа йăла условийĕсене лайăхлатма кирли çинче Шупашкар хула совет исполком председателĕн заместителĕ Плетнева тата Сĕнтĕрвăрринчи промкомбинат управляющийĕ Сигаев юлташсем те чарăнса тăчĕç.

Пирĕн вырăнти промышленность тата промысла союзĕсен предприятийĕсемпе артелĕсем умĕнче тăракан пысăк та ответлă задачăсем çинчен, ĕçсыннисем валли куллен кирлĕ таварсемпе продуктсене ытларах туса кăлармалли майсем çинчен ВКП(б) Чăваш Обкомĕн промышленность енĕпе ĕçлекен секретарĕ М. Репкин юлташ тĕплĕн каласа пачĕ.

Канашлу ĕçĕсене пĕтĕçтерсе, Чăваш АССР Совнарком председателĕ А. Матвеев юлташ сăмах каларĕ. Вăл пирĕн промышленность Халăх Комиссариачĕсемпе промысла союзĕсен руководителĕсене, вĕсем ĕçсыннисен кулленхи нушисене тивĕçтерес ĕçе начар ертсе пынăшăн хытă критиклерĕ. Унпа пĕрлех районсенчи партипе совет организацисен çак ыйтупа ытларах интересленме кирлине кăтартса хăварчĕ.

Ют çĕршывсенче

Китайăн нациллĕ-политикăллă совечĕн сессийĕ

ЧУНЦИН, октябрĕн 27-мĕшĕ. (ТАСС). Китайăн нациллĕ-политикăллă сессийĕ темиçе доклад, вăл шутра финанс министрĕн, халăх хуçалăх министрĕн, çар министрĕн тата халăха сутта кăларас ĕç министрĕн доклачĕсене итленĕ.

Иртнĕ çулсене танлаштарсан, предприятисене реконструкцилес, культурăпа халăха сутта кăларас ĕçсем валли тухакан расходсем Китайра пĕлтĕрхинчен чылай ÿснĕ.

Юлашки çул хушшинче Китайăн оккупацилемен пайĕнче фронт нушисене тивĕçтерессишĕн ĕçлекен предприятисем нумай тунă. Çăмăл промышленноçăн 296 предприятине юсанă е çĕнĕрен тунă. Нефть ресурсĕсемпе усă курас тĕлĕшпе нумай вăй хурса ĕçленĕ.

Вăрçă вăхăтĕнчи йывăрлăхсене пăхмасăр, Китайра шкулсен йышĕ чылай ÿснĕ. Хут вĕрентекен массăллă шкулсен хисепĕ 152 пине, вăтам шкулсен хисепĕ 700 пине çитнĕ.

1937 çулти август уйăхĕнчен пуçласа кăçалхи август уйăхне çитиччен çар службине витĕр 11.129.572 çын тухнă.

Бельги халăхне пăхăнтарма çук

Германин Бельги территорийĕ çинчи вăрçă объекчĕсем çине Англи летчикĕсем бомбăсем пăрахнă чух, Бельги халăхĕ летчиксене пур тĕрлĕ пулăшу та пама тăрăшать. Германи влаçĕсем тем тĕрлĕ хаяр репрессисем йышăнаççĕ пулин те, патриотсене чарма çук. Бельгире тухакан «Пэи реель» хаçат çапла пĕлтерет: Германин çар сучĕн приговорĕ тăрăх нумаях пулмасть икĕ бельгиеца асаплантарса вĕлернĕ. Вĕсем Англин ÿксе çĕмĕрĕлнĕ самолечĕн летчикĕсене пулăшу панă пулнă.

Бельгире Германие хирĕçле саботажсем час-часах пулаççĕ. «Пэи реель» хаçат—пĕр бельгиеца Германин çар телефонĕн провочĕсене пăснă тесе айăпласа асаплантарса вĕлерни çинчен пĕлтерет. «Суар» хаçат Германин Монс хулинчи комендантĕн приказне пичетлесе кăларнă. Çав приказра Шарлеруа хулинчи распределительнăй электросеть тунă çĕрте пилĕк хутчен взрыв пулни çинчен каланă. Çакăн пирки 30 заложнике тытса арестленĕ. Германин çар комендантĕ — Шарлеруа хулинчи взрывсене тăвакансене халăх октябрĕн 25-мĕшĕччен тупса памасан, тытса хупнă заложниксене персе вĕлересси çинчен пĕлтернĕ. (ТАСС).

ЮГОСЛАВИРЕ ÇЫНСЕНЕ ЙЫШЛĂН АРЕСТЛЕÇÇĔ

СТАМБУЛ, октябрĕн 27-мĕшĕ. (ТАСС). Югославирен илнĕ хыпарсем тăрăх, Белградра çынсене массăллăн арестлесси малалла пырать. Белград хулинче хăйĕнче гестапо тата Недичăн полицийĕ кунсерен темиçе вуншар çынна арестлеççĕ. Вĕсене пурне те пăлхав пуçлама хатĕрленнĕ тесе айăплаççĕ. Çавăн пекех Нише тата Таврари ытти хуласенче те çынсене нумай арестленĕ. Юлашки икĕ эрне хушшинче арестленĕ çынсен хисепĕ пиншерĕн шутланать. Гитлерла террорăн çакă çĕнĕ хумне хирĕç Югослави патриочĕсем хăйсен кĕрешĕвне вăйлатнипе ответлеççĕ. Октябрĕн 26-мĕшĕ ыран тенĕ чух çĕрле Белградпа округри центрсем хушшинчи телефон çыхăнуне сиенленĕ. «Ново време» хаçат Зайечар районĕнче партизансен çĕнĕ отрячĕсем кĕрешме пуçлани çинчен пĕлтерет.

ЧЕХОСЛОВАКИРЕ ÇЫНСЕНЕ ÇĔНĔРЕН АСАПЛАНТАРСА ВĔЛЕРНИ

ЛОНДОН, октябрĕн 27-мĕшĕ. (ТАСС). Рейтер агентстви Германи чиккинчен çапла пĕлтерет: унта, Прагăран илнĕ хыпарсем тăрăх, нимĕçсем татах 18 чеха, вĕсем Германие хирĕçле саботаж тунă тесе, асаплантарса вĕлернĕ.

ЛИОНРИ ФАШИСТЛА ХАÇАТĂН РЕДАКЦИЙĔНЧЕ БОМБА ÇУРĂЛСА КАЙНĂ

НЬЮ-ЙОРК, октябрĕн 27-мĕшĕ. (ТАСС). Ассошиэйтед пресс агентствин корреспонденчĕ Виширен пĕлтернĕ тăрăх, Лионра эрнере пĕрре тухакан «Юнион франсез» хаçатăн редакци çуртĕнче бомба çурăлса кайнă. Çав хаçата Дорион Лионри фашистла шайкки кăларса тăрать. Бомба çурăлса кайнипе редакци çуртне пысăк сиен кÿнĕ. Пĕр çын аманнă.

НИМĔÇСЕМ ÇАРАТНĂ ПИРКИ ВЕНГРИРЕ ТАРАХАÇÇĔ

ЖЕНЕВА, октябрĕн 27-мĕшĕ. (ТАСС). Германие продовольстви турттарса кайнă пирки Венгри халăхĕн тарăхăвĕ ÿссех пырать. Гитлерла хаçат «Донау цейтунг» çапла пĕлтерет: нумаях пулмасть, вырăнти хресченсем хăйсен юлашки юлнă тыррине ытти апат-çимĕçсене Венгри влаçĕсене пама килĕшмен пирки, Сентешра продовольстви, çĕрĕçĕ тата шалти ĕçсем енĕпе ĕçлекен статс-секретарьсем халăха юнакан сăмахсем тухса каланă. Шалти ĕçсем енĕпе ĕçлекен статс-секретарь Бонцош çапла каланă: «Правительство шалти фронтра çĕнтерессине тата халăх хирĕç тăнине пур майсемпе те пусарса лартассине правительство хăйĕн чи кирлĕ задачи тесе шутлать», тенĕ. Çĕрĕç енĕпе ĕçлекен статс-секретарь Барцай кăмăлсăр çынсем çине тăрăннă, «çĕнтерÿ Германиенче пулмĕ тесе халăха ĕнентерме хăтланакан çынсем çĕршывра ытлашши нумайланса кайрĕç», тенĕ вăл. Барцай çавăн пек çынсене «наци сутакансем» тенĕ. «Эпир хамăрăн шалти тăшмансене пире шалти ĕçсенче поражени кÿме памăпăр, вĕсене хирĕç мĕнпур вăйсемпе кĕрешĕпĕр», тенĕ вăл. Статс-секретарьсем Сентеша хăйсемпе пĕрле полицин пысăк отрячĕсене илсе пынă.

«Пестер Ллойд» тата «Мадьярагос» хаçатсем Венгри влаçĕсен хăшпĕр распоряженийĕсене пичетлесе кăларнă. Çав распоряженисем Венгри халăхне продовольстви парса тăрас ĕç катастрофа умĕнче тăнине кăтартса параççĕ.

АНГЛИПЕ ГЕРМАНИ ХУШШИНЧИ СЫВЛĂШРИ ВĂРÇĂ

ЛОНДОН, октябрĕн 26-мĕшĕ. (ТАСС). Официальнăй йĕркепе çапла пĕлтереççĕ: октябрĕн 25-мĕшĕнче противникăн самолечĕсем Англин хĕвеланăç çыранĕнчи икĕ пункт çине тата кăнтăр-хĕвеланăç çыранĕнчи пĕр пункт çине темиçе бомба пăрахнă. Хăшпĕр сиенсем кÿнĕ, жертвăсем пур. Октябрĕн 26-мĕшĕ ыран тенĕ чух çĕрле противникăн самолечĕсем Англи çине вĕçсе пыман.

Рейтер агентстви пĕлтернĕ тăрăх, октябрĕн 25-мĕшĕ ыран тенĕ чух, çĕрле тăшманăн авиацийĕ Вăтаçĕр Англин хулисенчен пĕрин çине питех те хаяррăн пырса тапăннă. Жертвăсем пур. Нумай çуртсем ишĕлнĕ тата взрыв хумĕ пысăк сиенсем кÿнĕ. Англин кăнтăр-хĕвеланăç çыранĕнчи хулана октябрĕн 25-мĕшĕнче пырса тапăннă чухне Германи летчикĕсем урамсене тупăсенчен пенĕ. Англин кăнтăр-хĕвелтухăç çыранĕнчи пысăк мар хула çине бомбăсем пăрахнипе пула çынсем чылай вилнĕ. Темиçе çын çуртсем ишĕлнĕ чухне чул куписем айне пулнă.

Англи авиацийĕ октябрĕн 25-мĕшĕнче ирхине противникăн Гавр çывăхĕнчи çар лагерьне атакăланă. Бомбăсем темиçе барака лекнĕ, унта пушарсем тухнă. Англин пур самолечĕсем те хăйсен базисене таврăннă.

Ответлă редактор В. Я. ЯКОВЛЕВ.

Местком и коллектив Чебоксарской средней школы № 2 с прискорбием извещают о смерти учительницы

Можаровой Елизаветы Аристарховны,

последовавшей в ночь на 26/X, и вы ажают глубокое соболезнование семье умершей.

РЕДАКЦИ АДРЕСĔ: г. Чебоксары, ул. Володарского, 5. Дом печати. ТЕЛЕФОН СЕМ: редакторăн — 0—67, редакци секретарĕн — 4—26, пропагандăпа парти пурнăç пайĕн — 3—99, ялхуçалăх пайĕн — 5—31, издательство конторин — 0—23.

НТ 959

Типография № 1 Управления полиграф промышленности при СНК ЧАССР. Заказ № 2. Ф 6. 58 84 п. л.